

1b

Tseto.

K34/82

1 Dilo tsena ka moka tsena di hlodilwe ke Huwane (liwebeyane xob-a nkotswane) ke bo letsatsi, kxwedi, dinaledi molalatladi, ke dilo tse dinaxo xodimu, tsa mo xodimu xa lefase ke dithaba, metoto, dinoka, dihlare le mayane. Letsatsi ke le lexolo, ka baka la xore ke morwa marungwana, malatsi le malatsana ba a xanetsana, malatsi o re letsatsi le tswa bodibeng, malatsana o re letsatsi le tswa phoxeng ya morula, wa nnete ke mang wa nnete ke malatsi. Ne re xe le tswa bodibeng wafumana e no ba selo se sengwe sa thetebudi le se na mahlasedi (manthsarara a o reng xe o re ne a lebella a xo fahla. Ka ona mahlasedi a le kxona kudu xo dira phiso, a selemo ke a matelele kudu kudu, xe e le xare xa mosexare o bona xe o dutsi moriting wa re ke lebella mola letsatsing o bona le benya, ke ona a setse a phahlaxane le phiso ya mobu. Mahlasedi a marexa, ke a makopana re no bona ka mahlo xe re lebella xe letsatsi le sa thoma xo hlabo. Ka ona manthsarara a, xe letsatsi le ka rota e tla ba le cirile kapoko, moroto wa letsatsi ke xore pulanyana (mothsaulela), le selemo o xona moroto wa letsatsi, e furana letsatsi le fisa. Letsatsi le re xo hlabo bodibeng la xona la dikela bodibeng, la xoma la dikoloxa le bodita la ya la tswa mokokeng wa lona bohlaba tsatsi, byale byale. Ealcia ba re letsatsi le a rotola xe le dirile ka ona mokxwa owe, la xoma ka tsela ya lonabosexo kowa batho ka moka ba kxometse. Xe o ka ta xanetsa ba xo tsosa bosexo ba xo supa. Letsatsi ke mollo wa lefase, empa le xe liwebeyane a dirile ka taebo ya xaxwe xore batho ba orele le dilo ka moka tsa lefase. Lebaka la selemo xe letsatsi le fisa le nyaretsa ditaba tse dintsi le dilo bathong. Ka lona leba a lewe kxosige furana dikxomo tse dintsi tsa xo lobu pula. Ditaba tsa letsatsi le dillo ke tsena dillo xe mosadi a nthositse mpa, xe pula e ka re ke nyaka xo na byale xwa thulexa phefo (borwa) nmexi wa letsatsi byale o kwa batho ba beluela ka xore kxosi nkabu e bune ditaba tse tsa letsatsi, kxosing ya bokete pula e ya na.

Byale kxosi e tla leka ka matla xo ya le dingaka le xc tibela  
 3 dificate ka dihlare xore phefo ya se ke ya tsena naxeng ya xaxwe,  
 byale ka moraxo xa mowe, a foke naxa ya xaxwe ka mphoko. Xe  
 letsatsi le ka tswela pele le xo fisa ba swanetse xc ya badimung,  
 ke xore badimu ba belaela selo se se ba botsaxo dilo tse ka moka  
 ke ditaola. Dilo ka moka xa tsona di isa ke sethsaba kxosing.  
 Tsena ka moka ke ditaba tsa letsatsi ditaba tsa letsatsi xa di  
 fele.

Pula. Pula e neswa ke batho ka tsela e, ba tswara Hwebeyane  
 diatla ka xo beya letsatsi ba bapola letlalo la motho ba thsetse  
 dihlare tsa bona xore xe maru a re ke a thoma xo duma le lerothi  
 xe le re ke thoma xo rotha ke moka ba tsee lerothi ba le phahlaxanye  
 le malezo ke moka ba fotle lerumo ba supe maru ke moka ba thsobe  
 lefalatsa maru ke moka maru a palakana. Mohlang kxosi e nyaka xo  
 nesa pula byale ka xe pula e hupya ka madi a motho, dikxotla batho  
 di tswa le thsolo la xo tsama ba nyakela motho, xe ba ka mmona  
 ba mo supa ka monwana ke moka a ya mowe dikxotla batho di ncxo  
 xona, ba mo swara ba mo ripa leleme xore a se kxone xo bolela, ba  
 mo rwala ba yo bexa kxosing ke moka ba yo foka manaka a pula ka  
 madi a xaxwe. Pele xa xore ba yo foka kxosi e hlaba mokxosi wa  
 4 xore le hlokomele bana ba lena, ba se ke ba kxopa ke metsi a noka.  
 Byale xe ba le mowe xo naxo le manaka a pula ba dira mokubexa  
 xwa ba le mosi o mongata, musi ona o dira maru, ka lona letsatsi le-  
 we ka lebaka la ka moriti pula e kxolo e thoma xo na e tsea bosexo  
 le mosexare, dinoka ka moka tsa tlala. Mohlang e khula o tla  
 kwa ba bangwe ba nyaka ngwana a sa bonale, ke moka molore wa feta  
 le pula, kxosi a la kwa xe e re le hlokomele bana ba lena e nyaka  
 xo rotisa moxokxo wa yona, xo bonaxala xore o tserwe ke dinoka  
 ka xobane metse e be e le a mantsi. Xe mamundi a sepela le dingaka  
 xo nyaka xo tseba se se tserexo ngwana, dingaka le tsona xe di bona  
 xore ditaba di sepetsa ka thsela ya xo foka manaka a pula ke moka ba  
 re ngwana xa xo na o tserwe ke letlala (mobu) ke xore kxosi.

Xe a nyaka xo tsebisisa ba re kxosi ke mabu byale pula e nele mabu a mo tsere xoba o ya xa sedupe le yena o tla no mmotsa byalo ka xobane kxosi xa e cteiwi. Xe pula e nele motho yo mongwe le yo mongwe mokolo wa xaxwe wa tiya, xe a lema le xo khutsa a nyake xo khutsa. Ka xo thsabe batho fela le dilo ka moka tea lefase o tla bona lefase le nyaretsa dilo ka mo-a tse ditswako ka fase xa mobu, byale ka mauwe dinhlwa-mahura, methsethse le dinhlwa, le dinkhukhunu tse dingwe, dihxwekxwe di opela dikopelo maraxeng, matlapa kxerere a kitima mabopong a dinoka. Diphoofolo ka mona di thatile di kxana ka mokxwa o di kxonaxo. Eyale ke mokxwa o ba reng pula ke mahura lefase, lefase le lona la a nona la mela dilo tsa xo le swanetsa (dikala), byale ka dihlare le mabyane le maloba a mongwe.

Leduma. Xo na la lenthlu le lengwe la ka theko za bokone ba re ke madie leina la lona, ba bile ba le opela ka kopelo e ba rexo "nthswana le la madie ke motla le pula madie". Ka moraxo o tla kwa leduma ka xore tibidibii, ka nnete ke moka le tlile le pula, xo tla na pula e botse ya xo hloka dibec. Na nga ya Bopedi wa tona le hlonetsa ka theko ya xona ke naka le le thata, le tlisa phefo le ditladi, le xona xore xo tla phefo o tla bona maru a kitima, xe a sa hlaxisa phefo xoba ditladi e hlaxisa sefako. Leduma lena la madie ke leduma le lebotse kudu xa le ferole dipelo, lexe pula e na xa le beufisi motho o no sepela le xona pula ya lona xa e thibelwe ke motho.

Ditladi. Lenthlu la xo tla le ditladi motho yo mongwe le yo mongwe o leka ka matla xo setsireletsa ka dihlare mmeleng wa xaxwe le xo fotla lerumo le xo sasetsa motse xore tladi-mothwana ya se ke ya tsena moteeng. Ka xo rialo yaba ba raka pula kxanthe tladi xa e itii motho e tiya lekhodu. Tsona dikxanthaa bana ba tsona, pula ya xo na ka ditladi e na ka sephoo. Eyale xe ena ya xo rata-xore motho a sepele le tsela o sepela le lefoka xoba ka tsela xo ela metsi, le ditladi tea dinonyana di sepela ka tsona, e ka tloxa ya re xe e fofa ya narela ka wena. Xe lexadima le xadima xa xo ratexe xore motho a ponye, ke tobane tladi-mothwana e thoma xo namela

motho ka maotong. Mowe tladi e tiyaxo xona dingaka di kitinela xo nthsa moroto ya tladi ba yo fetola dihlare tsa tladi, ke moka mong wa felo fawe o tsebisa kxosi ke moka kxosi yo foka ka mphoko, mme motsebisi o nthsa pudi ke ya mphoko.

Sefako. Sefako ke matlapana a byale ka makakabye xe xo ena sefako sa mafsika a moxolo motho seya xo bata, mme sea xobatsa, byale se re se sa duna dithabeng kxosi ya leka ka matla xo thibela ka xobane a hloka xo se thibela se tlilo senya dibyalo masemong a batho. Byale xo sela tlala ya sefako xo thata ka xore makosi ba na le dihlare tsa sona. Dikxoxo se a bolaya tsa hwela ruri, le marula se a oiosa. Metsi a sona a tonya. Sehlare sa xo thibela ba topa sona ke moka ba se fetola ka dihlare tse dingwe sefako ke seswanthso sa dinanedi.

Kapoko. Kapoko ke pula ya marexa, u fumana mowe e welexo xona dihlare, le mabyane le mafsika e le a masehla a re sweu, dihlare le mabyane di kwa bohloko xo fihlela di ehwa, motho yena le leoto xa a xate, ke pula ya xo kxaokanya selemo le marexa.

Phefo (borwa). Phefo e thusa marexa xa e le selemo ba e thibela xore ya se ke ya dira dibyalo tsa batho kotsi. Phefo e tsua meleteng ya dithsosi ke moyo ya badimu. Byale selemo se sengwe le se sengwe ba tswanetse xo thibá lifate xore moyo wa xo tswa naxeng e ngwe wa se ke wa tsema naxeng.

Molalatladi. Molalatladi o byale ka hloxo ya sexololo, empa oona ka theko e ngwe ke o mohubedu o ka re ke letsoku. O bonala lebaka la lehlabula le xona ka tsatsi la pula o tla bona o bonaxala o thibela pulaxore e se ke ya na. Molalatladi xa o tseme xodimu o tsema fase, ke selo se se diraxo ke batho ca xo thibela pula. Ba o retekanya ka xore molalatladi o moxolo mapheke wa letswalo. Molalatladi ke kxosi ya Banareng ba xa Letswalo, byale kxosi e xe e sa rate e be e no pheka ngwaxa ka molalatladi pula ya se ka ya na byale ke xe a etheta ka xore ke yana molalatladi. Sexololo sena ke re hloxo ya sona e swana le molalatladi. Se dula xodimu xa dihlare, xe o se bona o tla bona se binthsa hloxo. Xe o ka se

bona se le sehlaeng sa kxaufsi le xae xa xaxo o se bolae ka baka la xore ditladi di nyakana neso kudu.

Kxwedi. Kxwedi ke theadi, empa ka letbaka le lengwe o kwa ba re ke monna, ba bolela lebaka la mo e balama. Ke xore xe e balama ka tsatsi le lengwe e re xe e balama e a sekama ka mokxwa owe ke mosadi ka baka la xore e falatsitse ditaba, xe e sa sekama ke xore ke monna e akaretsitse ditaba fela le xe xo le byale ke theadi e dio balama ka letsoxo la senna. Kxwedi a ena marupi, ba re o hlwa o re o wa kxale marupi a kxwedi o a bone kae ka xobanc bosexo ea bonala le mosexare e a bonala, mohlang owe ba rexo kxwedi e hwile ke mohlang owe e ilexo xo hlakana le monna letsatsi. Letsatsi le ile xe le hlabo le re ke ile ka tsixa e sa le xosasa ka re poroxo-poroxo ka re kxwedi o setswe kae, ka re e setswe sehlake-hlake xare xa mmoto wa Maepa. Letsatsi kxwedi ka xo ; lakana xa tsona di dira phifalo ya letsatsi di atloxa di tsenyane ka ntlong lebati le tswaletswe, ka phifalo ena xa xo na se scilaxo empa xo hlola xore ngwaxa owe e tla ba ngwaxa wa tlala. Phifalo ya ngwedi e hlola xore ngwana wa yona yo moxolo o tla hwa, ke xore nanedi e kxolo e le xore xe nanedi e kxolo e, mo ile ya kxotloxa ya wa e hlola xore kxosi e ngwe e kxolo e tla hwa. Dilo tsena di a ilelwa, sefako, xe se ka na ba letsa phalafala xore motho yo mongwe le yo mongwe a se ke a lema. Pula ya mathomo ya xo na ka sephoo le yona e a ilawa. Phefo le yona e a ilema, xe motho a ka no lemz e le xore phalafala e ile ya lla o na le molato wa xo lekana kxomo. Ke xore ba hloka xo ilela e ya boeletsa. Kxwedi ke mosadi yo a naxo le tana ba bantsi kudu, tawe maina a bona e lexo dinanedi, fcla ba bantsi maina a bona xa tsibyi, maina a bawe ba tsibyaxo ke bo-lahlapholane xoba Manthaarara nanedi ya meso. Nanedi e ke e kxolo kudu ka xobane 10 e na le lerupi lebaka la selemo e balama bodikela tsatsi, kxale kxale e be e le nanedi ya xo ripaxanya marexa le selemo, mme byale ke yona molaudi wa pula lexo motho a kxona xo nesa pula yaba e so ya balana awa a ka se ke a dira selo. Selemo e swanetsa xore

K34/82

xe e balama ka bodikela tsatsi ya balamela ka nga ya bokone xona mowe e tla ba molao ba tla budusa mabele a ba sa kexo ba budusa, pula e tla na ka bongata. Lebaka la mo e balamile ka nga ya borwa ke diphefo fela, mowe mahlo a batho a disa mosepelele wa yona, xe ba ka bona e sepelela nga ya bokone yo mongwe le yo mongwe o rapela odimo wa xabo xore e fihle mowe pula e rexo xe e na yaba e balamile xona. Lebaka la marexa e balama ka bohlaba tsatsi e tswa matla xosa, ke ka lona lebaka lewe barexo ke mantheearara nanedi ya meso. Mohlang e balamang ke moka ke marexa mowe kapoko e a wa le xe e tswa o tla kwa phefo e tonya xaxolo ka lona lebaka lewe dikoma tsa bodikana di a teiwa. Lapexi ba tsoxa ka yona ,

11 xe moapexi a ka se ke a tsoxa xe e thoma xo tswa, o tla apexa popa banna (baditi) ba thoma xo mo roxa. Modiri wa popa wa fediswa ka xore o tlie kxwale, o swanetse xo dira byala a yo fa kxosi ka xobane ngwana wa xaxwe tsatsi lewe a ja dijo o lle dijo tsa kxosi.

Selemela. Selemela ke dinanedi tse dinyana tsa xo sepela di kxobakane xe o di lebella di a nyaba-nyaba o ka re ke xe motho a ponye-ponyetsa. Ba direta ka xore Selemela ke tswa bokwena, ke tswa le mabala xa maphuti a mafala, xa makatika a dithsipi. Selemela ke hlatlametse kxaxa masexo nkorie, ke xe se setse se ya bodikela tsatsi, byale kxoxa masexo e sa le ka bohlaba tsatsi. Ke nanedi e kxolo ya ka theko xa bokone, ke nanedi ya meso le mosexare xe motho a dutsa moriting e ya bonaxala.

Mahlapholane. Mahlapholane ke nanedi e ngwe ya tse dikxolo e sepela mowe xo sepelaxo letsatsi fela e sala ka moraxo xa letsatsi le a dikela yona ya sala e dikela ka mabanyana. E dikedisa ke batho ba xo etisa ba xo robala le dikxoxo xa ta e dikedisi.

12 Jaxakxala. Jaxakxala ke dinanedi tse dikxolo, di balama bohlaba tsatsi tea sepelela theko ya leboya, ka lebaka le lengwe di sepelela theko ya borwa xe meso e nkxa tsa zoma tsa sepelela Leboya. Ko na le dinanedi tse dingwe tse byale ka selemela ka bonvanyane, empa tsona di salana moraxo ka sehlopha se sentsi xo

K34/82

tloxa bohlaba tsatsi xo fihlela bodikela tsatsi. Dinanedi tsena ke molalatladi, ba di opela ka xore, molalatladi fetoxa, a-a-a-, byale byale ba bala maina a dikxosi. Ka xorialo mowe ke xore di sepelela Leboya fela di dikela bodikela tsatsi ka lebaka le lengwe wa phekaxana wa kxaoxanya bohlaba tsatsi le bodikela tsatsi, o tswa o le leboya wa ya borwa, empa le xa xo le byale o dikela bodikela tsatsi ka letaka la mo meso e nkxa wa fetoxa wa dikela mowe o svanetsexu xo dikelala xona.

Dithate. Dithate xe dinanedi tse dikxolo tea ka theko za Leboya, di nne, byale ba di bitsa xore ke dithate ka baka la xore di dirile sefapano byale ka xe ngwana ba mo patlamisitse mothateng. Le xe ngwedi o se xona tsona di a boneketza wa bona tsela.

13 Dinanedi tse dintsi le tse dinyana ke dintsholo, ke maina a tsona. Tsona ba di bolela kudu ka dithailo, ba re thaii ka anexa dithsolo tsa ka tsa tsoxa di se xona, ke moka ba re keng, phetolo ke xore dinanedi. Eyale dinanedi tse ka moka mmawwe tsona ke kxwedi, papaxwe tsona ke letsatsi. Kxwedi ke selo se ka tsatsi le lengwe e tlojaxo ya ya tsofing, wa kwa ba re kxwedi e hwile, ka moraxo xa mtsatsi a rahlano ya balana, fela letsatsi la mathomo xe e balama e bonwa ke dithswene, ke xore lasadi ba bona kxwedi, ka lona letaka lewe monna xa batarele mosadi ka xore madi a mosadi a ka xobatza monna (xo kutla). Eyale ka moraxo e bonwa ke batho o se ke wa re e le wena monna wa re ke bone kxwedi, e re kxwedi e balamile. Xe o ka re xe letsatsi le diketse wa isa mahlo a xaxo bodikela tsatsi, o re kxwedi mankalakaleng, mowe yo mongwe le yo mongwe o tla isa mahlo xodimo. Byale ba letelle xore e balamile byang, xe e ka re xe e balama ya sekama e falatsitse ditaba, melato ya xona e ka se ke ya fela, ke mosadi wa lehufa xe e ka re e balama ya akaretsa awa mowe ba e leboxa, ke bakxekolo be bakxalabye bawe ba sa hlweng ba duma dilo tsa lefase.

Xo na le dinanedi tse dingwe di fela di kxotloxa di wa.

Linanedi tsena xe o di bona di le xodimu o bona e le dilo tse dinya- na fela xe di wa lefase o kwa le duma, ka lona lebaka lewe mowe xath motho a fumanang e wele xona o e ngatha ka bongata ba yo dira

dihlare, sehlare sa yona ba re ke setumo sa makwala kxole ba kxaufsi ba tlo loma. Dilo tsena dinanedi di byale ka maxakabye xoba sefoko xo bonthsaxala xabotse xore ke setswanthso sa tsona ka xore mowc xonaxo le maxakabye o fumana a re tlwalalala; ebile ka ona la fotla dihlare kudu a noka tse dikxolo ke moka ba a bexa matheko a motse kxole le lexora la motse, ba dira a le mane, le lengwe bohlabatsatsi le lengwe ka theko xa borwa, le lengwe ka bodikela tsatsi, le ka bokone. Byale ka xo rialo ba re ke mengwako ya lexodimo. Lyale xe motse o moxolo (nanedi e kxolo) e ka kxo-tloxa ya wa fase, ke xore e supa xore kxosi e kxole e tla hwa.

Dilo tsa hlaxo tse dinexo mona xodimu xa lefase ke tsena,  
15 Lewatle, dinoka, meedi, dihuduhudu (methopo), didiba, dihlare, mafnika, dithaba, meboto, diolo le mabyane.

Lewatle ke naxa ke xore noka e kxolokxolo kudu kudu e na le metsi a xo toka, le na le diphoofolo tse dintsia tsa mefuta-futa. Metsi a lona a toka ebile ke sehlare le dikxaxara tsa metsi (matuma xoba tsa lewatle) di tswa xona. Noho yo a kilexo a ya lewatleng a boy a le metsi le matuma o sepela a sabisetza dingaka. Letuma le lexolo dikxoxo tse hlanom matumanyana dikxoxo tse pedi le tswiana. Metsi ka thoko ya motsoko ya tlala ke masome a mabedi a dikxoxo. Dilo tsena di ngodilweno kowa xodimo ka moka di dirilwe ke Huwane.

Dinoka. Winoka rowe di thomaxo xona xoela xona le mamokebe, di thoma xoela ditlabeng mowe xo naxo le meru (matsi) ka mo xare xa retsi xo phela dipolometsane, matlapa-kxerere, dikxwekxwe, dinana, dithalabodiba, mapilwane, dikxoka, dikwena, dikubu le dihlapi.

Dipolometsane, ke noxa e e swanaxo le hopane, e na le mosela wa lexaxa, hloxo ya yona ke phaphathi, mokxopa wa yona ba dira mathatala, a xo tiya xe ba bina malopo. Matlapakxerere ke selo se sengwe sa xo sepela lehlakoring lena le meno a mane a makolo, a dula ka meleteng xa na ka mo nokeng.

Dikwena, diphela dinokeng tse dikxolo tse byale ka Lakhutswi

K34/82

le Lepelle. E hloyane le batho le dimpya, fela mtoho wa e bona e mo swara e tswa ka ntlong. Batsomi ba re o ka no bona dimpya di rakisa phoofolo ya fihla ya tsena bodibeng, empa xore mpya e tsene ke moka e ya e tsea esita ba fosa mafsika ka xare xa metsi ba dirile lesata. Xe motho a ka bolaya kwena o swanetse xo bexa mosate, ba mosate ba hlabe mokkosi wa xore motho yo mongwe le yo mongwe a themele bana ba xaxwe ka xobane xe a sa ka a dira byale bana ba tla xohlola. Byale bona ba yo tswiya kwena, moxodu wa yona xo tula kxosi. E na le dihlare tsa xore xe motho a xo fa schlare sa xo bolaya motho a hlatse, le xo hlatseisa dileso, ke seno le mala a yona.

Dikxwekxwe. Wa re o etswa o sepela bosexo o thselal letsibuxo wa kwa di sa lle, napa o xome beng ba letsibuxo ba xona (baloi). Kudu kudu di lla letaka la selemo le xe pula e ka na, o kwa di letsal mefulukwane matheko ma koma a noka, wa kwa noka ka moka xore kxweekxwee. Se na le npa tse dikxolo xe se sepela se a pharuma.

Sinana, ke ngwanabo dikxwekxwe, empa sona ke kukutana ka matla. O na le makoko marabe o re senana o ka metsa ke xore xe noxa e ka se swara ya re ke a metsa o tla kwa se lla se re tewii, se kokomoxa ke moka ya sita xo metaa, e tla lwa naso xofihlela e lapa e se tloxela.

Dithala-bodiba, ke dilwana tse dingwe tse dinyana o dik bona kudu di raloka xodimu xa budiba empa ke dilo tse di makatsaxo xe pula e ka na metsi a maxakwa a ema ditseleng o tla fwana di le xona, a retse ka xorc ba re thalabodiba e wele tlapeng sekxwekxwe a sexa, byale xo bonthsaxala xabotse xore ke dilo tse ditswaxo le pula.

Mipilwane. Ke selwana se sengwé se phelaxo metsing a maraxa, byale xe motho a ka raloka metsing a mabyale di a mo psinyela, setlapela se tswa motho xe a psinyetsitse ke motho.

Dikxoka ke dinoxa tsa ka metsing. Xe ba nyaka xo e bolaya ba e belebetsa ka sekxwekxwe, ba tswara sekxwekxwe ba se hlomela

18 selob-ng, ke moka ba re bele-bele kxoka ntla o tsee bele-bele ntla o tsee sekxwekxwe, ke moka o tla bona e nyarela ya metsa sekxwekxwe ke moka ba e bolaile. Lekxata la yona le a the la byale ba tsea boreledi bya yona ba fetola dihlare tsa ntwa.

Dihlapi le tsona ke dinoxana ba di swara ka dilobo, banna ba ba tswaxo ba le borwa ba di ja, xe batho ba makala ke moka ba ba hhalosetse xore di a lewa le maxoro a mahubedu ba ja.

Dikubu. <sup>W</sup>ikubu ke diphoofolo tse kxolo, empa e phela ka xare xa metsi, di byale ka dikolobe emna tsona di na le mokxopa wa sekattlepa, ba dira dithselane ka tsona. Kxale Maturu (dithscsi tse dihubedu) e be ba tiya batho ka tsona ba re ke kaatse. Ke dilo tse di ruilwexo ke noka, metsi a xesua monate kudu, a tonya maraxa xona xa o enwa o kwa eka meno a tla tholexa. Meedi ke maela ka pula xe e khula le yona ke moka a e sa ela.

Dihuduhudu (methopo) ke metsi a thaboxelaxo xodimo, metsi a mabotse a xo hloka thsila. Di dira dinokeng le mehlakeng.

19 Didiba di dira diblakaseng, tsena ke didiba tsa kxaufsi le motse wa xesu. Sediba sa mmamoritane sediba sa Popela, sediba sa xa Moyene, sediba sa xa Mohlabe, sediba sa xa Mahlakwana.

Sediba sa xa Popela. Sediba sena se ile sa fumana ke Ranonela, fela batho ka moka e be ba se bona xore se xona, byale ka xore e be xo befile ~~ba~~ thsaba xo thetha, Kapopela a thetha, a ba a se axela a tlosa maraxa sa tswa metsi a mabotse, ke moka batho ba ba dulaxo le kwareng le Mabotana ba a kxa xona metsi, ke sona sediba sa pele. Ke sediba sa Kapopela Molla-thsawwe ba diya ba tla ka xo inarrela, nna xa ke retwe ke bodipero ke reta ke bo mmamosela mosengwane. Bo mmamosela mosengwane ke tasadi, o ba kxutsisitse xo xa metsi mongwana.

Sediba sa Mamuritane. Le sona ke sediba sa kxale ke sediba sa xa Makokoropo, Motofona xo xa ba xa Mohlabe, ba xa Morei, le ba xa Sekxoka, sena ke kakaretse batho e be se bifisitse ke lethako lengwapa-nkwe le marokotla, Makokoropo a dira ka matla xore a se thethe. Byale sediba sena sa Mamuritane se ile sa

20      xo tosa ke mosadi yo mongwe wa motswetsi a ya a hlatwetsa mafapoxa a ngwana yo mongwe a mo fumana byale a tsibisa batho xore felo fana re nwa dithsila ba hlatwetsa mafapoxa a bana, ba leka ka matla xore ba nyaka xo dira mosadi molato empa bakhalabye ba mo emella ka xore e fela ke lesaedi, byale xe e le mafapoxa a ngwana a sisimisi ke boxosi. Ke xona batho la tloxa la sedita ba xa ohlabé ba dira sa bona molomong ba tswalla ka lengwapa-nkwe, xe basadi ba e va xo kxa metsi monna a eya a ba bulela. Byale didiba tse dintsi tse ba no di dira zana byale, sa xa Popela le sona ba se tloxa tselka baka la xore ba banyane ba ile ba nyela masepa.

Dihlare ke dilc tse le tsona di ilexo tsa hlolwa ke Huwane, ke dikxabiso tsa lefase le batho bathusa ke tsona kudu malwetsing le xo axa dintlo.

21      Diole. Diole di dirwa ke maxoro a bopa mabu yaba dithabana, tse dingwe o fumana e le mesopao (botelele xo ya xodimo). Byale seolo sena le dinklwa, maxoro, bo-mankeke le bo-mmampipe, le masilo ebile di na le kxosi le monumaxadi ya thsadi ba re ke minhlwe.

Bo-mmampipe mosoro wa bona ke xo bopa seolo xoba xo thetha tsela, le maxoro a manyana bo-mmankake ke masole xe motho a ka dula xodimo xoba xo a lebela a loma, madi a ba a tswa. Bo-mmampipe di na le dimpana tsa ditatampana, di soma kudu bosexo le mosexare. Xe di ka namela ntlo ya xaxo di phakisa di senya xa di na neno a xo loma motho empa taba ya xo makatsa byane di a theta, awa xa xo thetha tsona xo thetha maxoro a manyana, byale tsona di pepela le tsela di tsana di dila tsela ka mabu le xo tniba ka xodimo xore a sepele ka fase.

Maxoro. Maxoro a feta bo-mmampipe ka botelele le xona ona a mahukedu bo-mmampipe ke ba ba sebla. Mosomo wa tsona ke xo thetha mabyane bo-mmampipe ba rwala ba yo axa motee.

Bo-mmankake. Bo-mmankake ke ba baso ba sevela le maxoro le bo-mmampipe le bona ba sona xo thetha empa xa ba sepele ka bontsi, bontsi bo setse bo leta kxosi le monumaxadi.

Masilu. Masilu ke dinklwa, ba a bitsa xore ke masilu (ditlae-la) ka baka la xore

22

ona a re' vele xa xore letsatsi le dikele a fofa, byale ke masilu ka xore dinhlwa di fofa xe letsafi le tswara. Masilu ana xe motho a ka ja yaba motho o hloile ke maune, mouné ke dilo tse dingwe tea xo swana le masilu empa tsona ke tse dinyana kudu, di tswa ka meteng, di na le maxoro a manyana, byale a fofa byale ka ona masilu. Xe rotho a ka ja masilu a ba a mo hloile dithama tsa xaxwe dia kokomoxa motho wa mohuta owe ba re o bolawa ke mauwe, o lie dijo tsa dinonyana, kalafo ya byona ba swanetse xo tsea pitsa a tsenya molomo wa xaxwe ka xare a re mauwe boela pitseng, ke moka motho wa fola. Masilu a kxone xo fofa a no phapharexa le seolo dinonyana le dikxwelxwe tsa topa di ejat.

23

Dinhlwa. Dinhlwa di swana le ona masilu empa tsona di fofa xe letsatsi le diketse ie tsafi le thswere. Le xe o ka epa seolo ka mokxwa o o kxonaxo o ka se ke wa di fumana di dula mo xo dulaxo kxosi le mohumaxadi, wa epa wa nthsa kxosi le mohumaxadi ke moka seolo se a hwa. Dinhlwa ke moroxo ba di rafa ka mokxwa o ba dira mohupo, ba epela pitsa xare xa mohupo, byale ba nyakela diphate ba di fekaxanya mohupong bya pyela mohupo ka metsi, byale ba bipa ka mahlare ba dira lesoba xodimo xa mahlare xare xa mohupo, xore xo be lesedi, ka matheko xo be lesofi, xo a tloxa xwa ba e le teatsi la meoke xore teatsi la mo pula e nele, byale ya re ka meriti le fisa xwa ba le kudumela e ntsi. Xe letsatsi le ya madikelo yo mongwe le yo mongwe o kitimela xo hlolla seolo sa xaxwe, xe a fumana se wela, wa rafa. Byale ba re xo fihla xae, ba foxohla tse dingwe ba dira sexetla tsa lewa le ka labanyana awe bontsi ba tsoxa ba di apexa, ke moka ba di anexa tsa oma, ba di foxohla ba di thsela ka dipitseng, ke mokhusa, ba fela ba di nthsa ba khusa, ba seba ka tsona. Xe pula e ka dira modupi yo a rafileng le yo a sa rafaxo ba no swana ka xore di phakisa di bola. Xe ba apexile dihlaku xoba maheba ba tswakela ka tsona, kudu tsa banna ba ba naxo le basadi. Maxoro le bo-mmankake ba a fepa ka diphepo tsa maxoxo, ke moka ba a xadika, ba seta ka ona.

K34/82

24 Mohumaxadi o na le hloxonyana e nyana empa mmele wa yona ke seraparata sa xo tapunyexa. Sa monna sona ke se sesese se se sehla.

Aina ke mminala rebotlo ya letaufsiflo xae xa xesu, Phutwaneng, mmoleng, ntswa-lekotwedi, maife-xeba-lekilela, moxauding, letsokune, le ntswaneng.

25 Ntswaneng. Jona mmotong o xo na le noka leina la yona ke Serobeng, e thseletsa nora e kxole Morola. Mmoto o o ile wa dula ke batho ba bantsi kudu xe ba etswa ba le Serodikane ba sa rate xo tlokhela mehleng ewe ya kxalekabaka la xore o na le lethako le lf ngwapa-nlwe, ba axile motse ka xare, matheko ba dirile lexora ka ona, maforo ba tswalla ka ona, xe motho a e tswa, banna ba bula ka dikkakhangwa. Mafsika a ona a lla xe motho a sepela kudu bosexo ka xotane a o boneomo e kataxo ke mawalawalana. Ntswaneng ke lexaxa le lexolo sephutha dithsaba lewe le ilexo la phutha botima moxolo le bo-Mametsa.

Phutwaneng, ke mmoto wa mafulo a dikkomo. Moleng le ona ke mmoto wa mafulo a dikkomo le mowe koma e rexo xe e bolla ba ya ta siana xona ka lebelo. Patho ba tiya ke dithsukane ba roka wa kwa ba re mmoto wa xa Mohlabe wa hlatse ka nnene, batho ba hlatca yow e a sa kxonexo xo kitima, a ba a fumana ke baditi ba mo tiya kudu kudu ka dikxati yow e ba fumanaxo a teilwe ke dithsukane, ta mo feta re tlilo feta re mo tsea xa re xoroxa.

26 Maife xcba lekilabalimi. Ke mmoto wa lerarane xa ba o leme, xe motho a ka lema we hwa, ke xore ba ile ba epela dipheko tse dikkolo baxcloxolo xe ba fihla mo maxeng e. Ea xa Rakwale ba ile xc tihla mo maxeng e ba axa motse o moxolo, motse o naxo le yanno le bakkalakte. Byale ba ya ba thetha maife ba lema, ba ba hlaloctsxa xore mmoto owe xa o lemiwi, byale ba se ke ba kwa. Byale ka xe dintwa di sa hlwe di le xona ka baka la Makwowa, a ba ka ba ba dira selo. Ba ile ba entsa lerotse le lexolo kudu, lewe le ilexo la sita banna xo rwala byale ba dio le kxerexanya ka diripn-ripa, ba lxona ba le rwala ka diphatea. Xore ba e ba le je, ke moka batho ba hwa kudu, motse wa phatlalla, ba thomana

maloi, ba lebala xore ba limile lekilela lerotse le ba kloletse. E be e le batei ba koma e sa le xo tloxa ka lona lekakm lewe motse o phatlaxo' ka lona ke moka kompa e hwile xa Rakxwale.

Teokung ke mmoto wa mafulo a dikromo, byale o na le letsoku, basadi ba ya ba epa letsoku xona.

Laxauding le ona ke mmoto wa mafulo a dikromo. Basadi bay a ba epa mafsika a na barexo ke moxaudi ke a xo hlatewa ditswana.

Mollo o ile wa hlaxisa ke monna yo mongwe wa kxale kxale ba re ke Potane, a tsea Phate, yena monglo be a re wa ralokisa, a fehlela xodimo xa kwata, xe a dira byale a bona xo tupa mosi a thoma xo makala byale a tloxa ka moswana a tsoka a ya a boeletsa, a bona mosi o tupa xape. a bexa phate letsoxong a kwa n eswa, byale a xoma a dira ka matla a bona lerole lela a xoba a thsekxa le eswa, ka moraxo xo eswa le phate, byale ka tsatei le lengwe a thoma xo dira taba e, xare xa banna yare kowa mosi o tupa a bexa phate ya se thsekxa xodimo xa mmele wa yo mongwe xe a thoma xo taboxela xodimo a ekwa xo fisa yola a sexa, yola wa xoswa a thoma xo kwata yola a re awa o se ke wa kwata xu ke xo lwese ke nyaka xo o ruta beloi bya xo fisa. Awa ditaba tsa fela byale monna a re, xo bala ka moka xa lena epelleng kopelo e, le re ka mo o tswaxo o nya mollo, yena a re nkorelleng ke nye mollo, bala ba fetola ka xore ka mo o tswaxo o nya mollo. Nkopeleng ke nye mollo, ka mo o tswaxo nya mollo byale byale, xe a dira byale a thsekxa sethselxa ba bona mosi o tupa, ka moraxo ba bona hlase e nkexo ke nenedi, ke moka ke mollo, batho ba thoma xo makala, awa ba xoten ba dula kxauf-si le ona, ka moraxo ke xe ba u somisa xo besa dilo ka ona. Nabaka a mo e sa le ka mosvaranyana e a tingwa batho ba sala ba ora maxala ka baka la xo thsaba mosi xore maneba a ka bona ka ona xore kowa xo na le batho. ikota tsa mollo ba di phuseletsa moloren, xore mollo wa ee ke wa time. Ka nabanyana la e xotsetsa ke moka ba faxa tra xo ja. Mehlar e na xa la xotsetsa mollo ka yona, Mohloloxadi, Motiba difate le setsilo dia ila. Basadi la xotsa mollo ka lapeng banna ba xotsa kxorong.

K34/82

Mollo wa basadi. Ba re mo xare xa lapa la dira seteso (mokhupyane) ba bexa mathsexo a mararo ba xotsa mollo xare xa ona, mollo wa basadi a o orexe ka takz la xore mola la xotsaxo ba hlatlexa pitsa xodimo xa ona, xe ta feditse mesono ya tona ya dijo la tima mollo ka metri, ke mola la tsea dirumula ba di tixa xabotte ba di bolokela xore ba tlilo xotsa ka tsona ka mabanyana, xe ta xo roxa ngwanenyana le mmaxe la tswa ba r'e le dingata tsea dikxone. Xe ta xotsitse mollo wa ka mabanyana, ba banyana ba dula ka tlase,

29 ba baxolo ka kxakala, fela kudu la rakawa ke mosi o yaxo ka xona, ke moka ba o phema. Xe mosi o no xo latella wa re ke ya ma mo wa tla ke xore o fetewe etloxolo. Basadi xe a yo tsea mollo lapeng le lengwe o ya a swere sa xaxue se rumula a fihla s e besa mollen, ke moka a tsea se sengwe a tlöxa, xe a kaya a sa swara o swanetse xo nyakela semati a koxola maxala, empa ditaba tsa malape xa di ctelane ka kobane bu bangwe ba xam le xe o kxokkola maxala, lexe o swere sa xaxo serumula o swanetse xo se dulela xofihlela se rumusa. Basadi ba mohuta owe ke baloi, ba xopola xore ta ka ya ba ba tsea masene. O ku bona kudu mohla wa pulu xe ngwana yo mongwe mmaxwe a secu a tla xe mosadi yo mongwe a xotsitse mollo o swanetse xo ita ngwana wa mosadi yola a sesuxo a tla ka mosing le xe a kva mosi a lla a na tala nac xofihlela mmaxe a etla a mo tsea, fela xe mosadi a bona mmaxe o tla kwa a re xo ngwana boela wo o bolawa ke mosi o tlöxa lesano, la xore mmaxwe ngwana o tla re ngwana o be a no xanela e le xore o be a mmotsa, le tsa xo ja o no ngathela diatleng. Ewe taba e dirwa ke mosadi yo mongwe le yo mongwe. Ngwana a swanela xo ralckisa mollo, xe motewadi a bona xore ngwana c bapadisa mollo o no kxula kudu a ba a tsea a mo xona ka ona le xo mmotsa xore wa thuba. Ke ta romu ngwana xo trea selo ka ntlong e le ka mabanyana o swanetse xo ruasa dipone ka xclane a ya a swere sesa thase e ka ya ya wa fase a thuba ntlo. Dintlo tse dintsei di dula ai eswa ka baka la hlase kudu kudu yona rehleng e ya sekxowa, ka baka la dikoto.

30

K34/82

Mollo wa banna kxorong. Banna ba dira sebeso ka xa tsema mafsi ka theko xa sebeso, byale ba xotsa mollo xare xa ona. Dikxone tsa kxoreng xo rwalla badisi, modisi yo mongwe le yo mongwe xe a xoroxa o tswa a rwele lexone, yo a sa tswexo a rwele ba mo raka o dula le basadi ka lapeng. Byale basadi ba tla xo kwera kudu le xe ba fehla dipitsa tsa bona ba tla xo botea xore xe buswa bo xa kxatha o swanetse xo boela moraxo. ka xobane ba tla xo thsuba lesete xwa sala ka lc tee, ka xorialo mowe xa ba nyake mosemanyana ka baka la xore basemanyana ba thsekxa mosadi a ka re a soma ke moka a ratlama a direla xo bonela basadi, ka moswana o tla bona a e tla le lexone. Mollo wa lxprpg o xotswa ke banna, banna xe ba ora ona ba dula diponeng ka kxakala basemanyana ba dula ka tlase, banna le basemanyana le masoxana ba dula kxorong, ba kwa melao le ditaba tsa xo tsoma xoba dintwa.

Mosemanyana xe a bolaile nonyana a swanela xo e ja o swanetse xo e fa monna yo mongwe o tla mo rola koma xoba molao o re lesoboro xa la swanela xo ja nonyana ka baka la xore moniang a bolla e ka ya ya mo tswa ka hloxong, ke moka wa rakisa wa se ke wa e tswara banna ba xo tiya kudu. Basemanyana xa ba dule diponeng, di a ila ka baka la xore mohla a bolla se ka ya sa mo mamarela, o dudiswa ke banna mohla ba le setiong. Xe banna ba dutsi kxorong xa ba nyake xore nasemanyana ba tlatse lesata, ba ka nna ba ba ba kaba mpasa, e tla re xe banna ba tloxile byale ba sala ba raluka. Molao wa mo le bona ba tloxa kxorong, ba swanetse xo phuseletsa disa moloreng xore motho yo a tsoxaxo pele a yo xotsa mollo a o fumane. Xe basadi ba tlii tsea mollo kxorong ba kwatama fase ba losa, ke moka a kxona a tsea mollo, o tsekwaa ka serumula sa kxoro wa bobedi a ka se sa tla a tsea o swanetse xo tsea ka kowa xa mosadi yola' wa xo tla a tsea pele.

Mollo wa badisi. Ba o xotsa sekanthseng ba thsekxa dithsekxa, ona ke mollo wa masoboro ba re xo xotsa ba dula, basemanyana ba banyana ba dula ka tlase ba baxolo ka kxakala. Byale mohlang dikxone di yaxo xo fela ba sala ba ora maxala, ba tliro thoma xo lwela madulo. Xe ba ka rora yo mongwe xo thibela dikxomo ke moka basala ba thiba madulo a xaxwe xe a boy a re, tloxa madulong a ka ke moka o re madulo ke a thswene, ke xore wa xana.

Byale le yena o tla bona yo a mekisako wa tsena ka matla o re rotse la pholo xa le suthellwe xo suthellwa mothsakwane, ke moka ba thoma xo kxarametsana, mafelelo ke ntwa. Xe yo mongwe a na le ngwanabo le yola le yena a na le ngwanabo, yo mongwe xe a ka tikisa ke moka yola le yena o tla tikisa yola ngwanabo ewe ke ntwa e mpe ka baka la xore yo mongwe le yo mongwe o lwa ka se a se bonaxo. Ntwa e botse ke ya xo tseedisana la rema dikyati la otlana le ka se ke la xobatsana ka xobane ba tla ba ba eme ba le lebeletse. Yo a rexo wa tsenela ba tla mo kxala xofihlela yo mongwe a thsaba, ke moka ba mmitsa a boela moraxo a tsena a mo tiya kxati tse nne, ke matswele a kxomo. Xe ba tloxa xa batimi ka baka la xore ke lebatleng le xona ba tloxa xo setse maxala, ao ke o a tsisa xo dira kotse empa lexe xo ka no swa wa dira kotse xa xo na molato ke kotse, fela lexa xo le byale batswadi ba badisi ba swanetse xo ndisa mmamondi ka sewe ba naxo

Mollo wa mphathong. Leina la ona ba re ke sesepe, ba o xotsa ka botelele. Byale xo dula xa bona ba tswikela, ba bangwe ba dula ka tlase, kudu ka tlase xo dula bana ba balaudi, ka kxakala xo dula ba dikxosi le bakxomana le ba bangwe baxolo ba sethsaba. Ea dula ka xo latelana ka boxolo bya dikxoro tsa bona, xo dula kxosi ya bona ka moraxo yo a mo latelaxo byale byale. Ba ora ka kxwele, xa ba dule byale ka batho fela, le leina la bona xe ba le kowe ba re ke boloi, xo ora ka kxwele ba re hlabi thedi, ba thsaba xore ba ka orisa dithoto (dipolo) tsa bona tsa se ke ~~tse~~ fola kapele. Xe ba eya malaong ba no o tloxela o le byale, xe o ka

tsoxa o timile ke moka ba tla ya ba tsea xa mmaxo bothsa, ka  
xobane wa xaxwe xa o timi ka xore wa sekametsa o lala a kxohlanthsa  
bosexo. Le wa bona babundi xe hlaxa e ka swa ya dira kotse xa xo  
molato. Witaba tse di boletswe ke makxobele lewele mphatho  
Makwa ie Tena S<sub>e</sub>kxoka Matuba.